



Palesa o tshwara leshodu



Cleopatra Mhlanga



“Ke mang ya nkileng sefaha sa ka sa hlooho?” Ho botsa mme.

“Ke se siile mona, empa jwale se nyametse.”

Palesa a thusa mme ho batla sefaha hohle ka tlung, feela a se ke a se fumana.





“Ke mang ya nkileng tjhelete ya ka?” Ho botsa ntate.

“Ke siile tjhelete ya tshepe mona, empa jwale ha e yo.”

Palesa a thusa ntate ho batla tjhelete hohle ka tlung, feela a se ke a e fumana.





“Ke mang ya nkileng kgau ya ka?” Ho botsa abuti.

“Ke e siile mona, empa jwale ha e yo.”

Palesa a thusa abuti ho batla kgau hohle ka tlung, feela a se ke a e fumana.





“Ke mang ya nkileng lesale la ka?” Ho botsa ausi.

“Ke le siile mona, empa jwale ha le yo.”

Palesa a thusa ausi ho batla lesale hohle ka tlung, feela a se ke a le fumana.





Ntate a letsetsa mapolesa, mme ona a fihla.
Ba sheba hodimo ba sheba fatshe. Ba sheba
ho le letona, ba sheba ho la leqele.



“Ha re fumane dintho tse nyametseng. Hape ha re fumane leshodu. Ha ho dikgatiso tsa menwana le ha e le dikgato tsa maoto”. Ho rialo mapolesa



“Ke tla fumana dintho tse nyametseng, hape ke tla fumana leshodu.” Ho bolela Palesa.

A sheba hodimo, a sheba fatshe. A sheba ho le letona, a sheba ho la leqele. Eitse ha a sheba ka ntle, a bona leshodu!





“Leshodu ke lane,” Ho rialo Palesa, a supa ka ntle a le festereng.

Sefateng se haufi ho ne ho dutse nonyana. Sehlaha sa yona se tletse dintho tse phatsimang.

“E ne e le nonyana! ke ka hoo ho neng ho se dikgatiso tsa menwana kapa dikgato tsa maoto!” Ho rialo lepolesa.





“O sebeditse hantle Palesa!” Ho rialo bohle.

“O tshwere leshodu!”

